

CRNA GORA  
NOTAR  
DANKO BJEKOVIĆ  
Pljevlja, ulica Boška Buhe bb.

ОПШТИНА  
ПЛЈЕВЉА

Crna Gora  
Opština Pljevlja

Број: 11-430/22-173/20

Плeвљa 2.03.2023 годa

IZVORNIK

Dana 02.03.2023. godine (drugog marta dvije hiljade dvadeset treće) u 11.00h (jedanaest časova), preda mnom, dolje potpisanim notarom Dankom Bjekovićem, sa službenim sjedištem u Pljevljima, ulica Boška Buhe bb., sa zahtjevom, da na osnovu njihovih izjava volje, sačinim **notarski zapis ugovora o prodaji, istovremeno** su pristupila sledeća lica:-----

1. **OPŠTINA PLJEVLJA**, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Kralja Petra I broj 48, PIB 02019868 (nula dva nula jedan devet osam šest osam), (u daljem tekstu, **Prodavac**), koju zastupa **Predsjednik opštine gospodin Rajko Kovačević**, rođen \_\_\_\_\_ godine (\_\_\_\_\_), državljanin Crne Gore, JMBG \_\_\_\_\_, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj \_\_\_\_\_ izdatu od PJ Pljevlja dana 08.08.2018. godine (osmog avgusta dvije hiljade osamnaeste) sa rokom važenja deset godina, a po sopstvenoj izjavi, rođen u Pljevljima, oženjen, (u daljem tekstu, **Zastupnik prodavca**);-----

2. **Gospodin Anđelić Željko**, rođen \_\_\_\_\_ godine (\_\_\_\_\_) državljanin Crne Gore, JMBG \_\_\_\_\_, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj \_\_\_\_\_ izdatu od PJ Pljevlja dana 30.07.2018. godine (tridesetog jula dvije hiljade osamnaeste) sa rokom važenja deset godina, a po sopstvenoj izjavi rođen u Pljevljima, od oca Radomana, sa adresom i mjestom prebivališta u Kalušići bb Pljevlja, po zanimanju preduzetnik, oženjen, (u daljem tekstu, **Kupac**);-----

#### PRETHODNE NAPOMENE-----

**Ovlašćenje za zastupanje prodavca** ovaj notar je utvrdio uvidom u Statut opštine Pljevlja, zatim Odluku Skupštine opštine Pljevlja o izboru Predsjednika opštine Pljevlja broj 22-016/22-32/1 od 23.02.2022.godine (dvadeset trećeg februara dvije hiljade dvadeset druge), iz čega sam utvrdio da je Rajko Kovačević ovlašćen za zastupanje. Naprijed navedena dokumentacija je u cjelosti pročitana strankama i ista se prilaže uz izvornik.-----

Predmetna prodaja se na osnovu prikupljenih ponuda, po javnom pozivu koji je objavila Direkcija za imovinu opštine Pljevlja, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, donijete Odluke Skupštine opštine Pljevlja i Komisije za sprovođenje postupka za prodaju nepokretnosti Opštine Pljevlja. -----

Stranke su dostavile sledeću dokumentaciju:-----

1. Izvod lista nepokretnosti 3170 KO Pljevlja, izdat od Uprave za katastar – Područna jedinica Pljevlja na dan 26.12.2022.g;-----
2. Izvod iz DUP-a "Centar I" od 30.06.2021. godine (tridesetog juna dvije hiljade dvadeset prve);---
3. Odluka Vlade Crne Gore o davanju prethodne saglasnosti opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti, objavljene u Službenom listu Crne Gore od 05.08.2022. godine (petog avgusta dvije hiljade dvadeset druge);-----
4. Odluka Skupštine opštine Pljevlja o prodaji nepokretnosti objavljene u Službenom listu Crne Gore od 28.10.2022. godine (dvadeset osmog oktobra dvije hiljade dvadeset druge);-----
5. Odluka Komisije za sprovođenje postupka za prodaju nepokretnosti Opštine Pljevlja broj 11-430/20-173/3 od 13.12.2022. godine (trinaestog decembra dvije hiljade dvadeset druge);-----
6. Dokaz o isplati kupoprodajne cijene.-----
7. Statut opštine Pljevlja koji se nalazi u arhivi ovog notara.-----

8.Odluka Skupštine opštine Pljevlja o izboru Predsjednika opštine Pljevlja broj 030-255/2014-1 (nula tri nula – dva pet pet/dva nula jedan četiri-jedan) od 26.09.2014.godine( dvadeset šestog septembra dvije hiljade četrnaeste), a koja se nalazi u arhivi ovog notara.-----

9.Rješenje Notarske komore Crne Gore broj NKCG-PV 39/2022.-----

10.Lične karte stranaka-----

Navedena dokumentacija se u originalu i/ili ovjerenom prepisu prilaže uz ovaj izvornik.-----

Nakon što sam ustanovio, da se nepokretnost, koje je predmet Ugovora o kupoprodaji, nalazi na mom službenom području, uvjerio se u pravu volju stranaka, objasnio im pravne domete i posljedice namjeravanih izjava volja, stranke su izjavile sledeći:-----

## -----UGOVOR O PRODAJI-----

### I PREDMET PRODAJE-----

Uvidom u Izvod lista nepokretnosti 3170 KO Pljevlja, izdat od Uprave za katastar – Područna jedinica Pljevlja na dan potpisivanja ugovora, koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je pročitani i koji se kao takav prilaže uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u:-----

„A“ listu nepokretnosti upisana kao katastarska parcela 1955/1 ul.B.Kidriča vještački stvoreno zemljište površine 1588m2.-----

“B” listu osnov prava svojina 1/1 Crna Gora, raspolaganje 1/1 opština Pljevlja. -----

“G” listu predmetnog lista nepokretnosti ne postoje tereti i ograničenja.-----

Notar je stranke **podučio** mogućnosti da neposredno prije sačinjavanja ovog zapisa, notar izvrši neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, te ih **upozorio** na eventualne posljedice i rizike u slučaju suprotnog postupanja, a naročito na mogućnost da je u međuvremenu, od vremena izdavanja predmetnih prepisa iz lista nepokretnosti, došlo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne nepokretnost, kao i na mogućnost nesaglasnosti predočenog prepisa iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traže neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne posljedice i rizike u vezi s tim.-----

Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet bilo kakvog ugovora o zakupu i garantuje za te podatke.-----

### II PRODAJA-----

Prodavac se obavezuje prenijeti na kupca pravo svojine od 1/1 dijela, na nepokretnosti iz tačke I ovog ugovora i predati ga, a Kupac se obavezuje Prodavcu isplatiti kupoprodajnu cijenu iz tačke III ovog ugovora.-----


Notar je stranke podučio zakonskom status zajedničke imovine bračnih drugova te da bi, ako se radi o takvoj imovini, bila potrebna pravno valjana saglasnost bračnih drugova ugovornih strana, a koja se može dati u ovoj ili posebnoj ispravi. Notar je stranke upozorio na posledice u slučaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznačenim.-----


S tim u vezi prodavac izjavljuje da je pravno lice.-----

### III CIJENA-----

Cijena nepokretnosti iz tačke I ovog ugovora iznosi **56,13€ po m2**, što ukupno iznosi **89.129,42€** (osamdeset devet hiljada stotinu dvadeset devet eura i 42/100).-----







Stranke saglasno izjavljuju da je cjelokupna kupoprodajna cijena u cjelosti isplaćena prije potpisivanja ovog ugovora, te ovom notarar prezentuju **dokaz o isplati kupoprodajne cijene**, a koji nakon što je pročitan priložen u originalu uz ovaj izvornik.

Notar je poučio kupca na mogućnost njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjelošću plaćanja cijene kao što je ugovaranje i upisivanje predbilježbe u katastru prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbilježba osigurava kupca, zatim na mogućnost ugovaranja isplate cijene na notarev povjerenički račun za druge osobe i njenu isplatu sa tog računa prodavcu tek kada se kupac uknjiži u katastru kao vlasnik ili kad predbilježi vlasništvo, te ga je upozorio na rizike i posledice kojima se izlaže i slučaju suprotnog postupanja, pa je kupac pored toga izjavio da plaćanje cijene dospijeva na način kako je to unaprijed ugovoreno i da ne želi ugovaranje naprijed naznačenih mjera osiguranja.

#### IV ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke prodane stvari koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.

Nedostatak za koji Prodavac odgovara postoji, ako prodana nepokretna stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu i ako nema svojstva za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja.

Kupac izjavljuje da je vidio predmetnu nepokretnost, da je izvršio uobičajen pregled, te da predmetnu nepokretnost kupuje u viđenom stanju i bez ikakvih primjedbi.

Notar je stranke upozorio i na okolnost da je Kupac dužan, ukoliko poslije prijema stvari od Prodavaca (predaje u posjed) otkrije da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao uočiti redovnim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), da obavijesti Prodavca o postojanju tog nedostatka u roku od osam dana od dana kad je nedostatak otkrio.

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije izvršio svoju obavezu da u određenom roku obavijesti Prodavca o postojanju nedostatka, ako je taj nedostatak bio poznat Prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Prodavac garantuje Kupcu, da je predmetna nepokretnost isključivo njegova svojina; da ima pravo raspolaganja bez ograničenja; da nepokretnost nema stvarnih i pravnih tereta, kako uknjiženih, tako i neuknjiženih, koji bi se mogli pojaviti prije ili nakon upisa Kupca, kao vlasnika nepokretnosti kod Uprave za nekretnine; da na nepokretnosti treća lica ne polažu pravo preče kupovine, niti bilo koje drugo stvarno ili obligaciono pravo; da nepokretnost nije pod zabranom raspolaganja, da ne postoje zakonska, sudska, ugovorena ili na drugi način ustanovljena ograničenja za prenos prava svojine na predmetnoj nepokretnosti; da nepokretnost nije predmet sudskog ili upravnog spora, da ne postoji osnov za pokretanje takvih postupaka, da na nepokretnosti ne postoje registrovane ili neregistrovane službenosti, da sačinjavanje ovog ugovora nije u suprotnosti sa drugim ranije zaključenim poslovima, niti obavezama po bilo kom osnovu, te da u vezi ove nepokretnosti nije zaključen ugovor, niti bilo koji drugi pravni posao, čije bi dejstvo moglo nastupiti nakon zaključenja ovog ugovora.

Prodavac se obavezuje da će u zakonskom roku štititi Kupca od svih trećih lica i da će Kupcu nadoknaditi sve troškove i eventualnu štetu ako bi se naknadno utvrdio neki od navedenih tereta.

#### V PRELAZ POSJEDA, KORISTI, TERETA I OPASNOSTI

Prelaz posjeda, koristi, tereta i opasnosti prelaze na kupca momentom potpisivanja ovog ugovora, a sa čim je prodavac saglasan da se na kupca prenesu priključci struje, vode i druge komunalne usluge.

#### VI UKNJIŽBA

Prodavac neopozivo i bezuslovno odobrava i zahtijeva, da se u korist kupca, na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg učešća i odobrenja Kupac može uknjižiti u Katastru

nepokretnosti sa pravom svojine 1/1 dijela na nepokretnostima iz lista nepokretnosti 3170 KO Pljevlja, a bliže opisanim u tački I ovog ugovora.-----

### VII TROŠKOVI I POREZI-----

Notar je podučio stranke da za troškove u vezi sa ovim notarskim zapisom, odgovaraju solidarno i da mogu drukčije ugovoriti, pa nakon toga, stranke izjavljuju da troškove ovog notarskog zapisa, troškove upisa prenosa svojine i druge troškove u vezi s tim, snosi kupac, kao i eventualno porez na promet nepokretnosti, po osnovu ovog ugovora-----

### VIII ODOBRENJA-----

U konkretnom slučaju ispitavši sve okolnosti notar je saopštio strankama da ovaj ugovor ne podliježe nikakvim odobrenjima.-----

### IX OVLAŠĆENJA NOTARA-----

Stranke su saglasne da će notar greške u imenima i brojevima kao druge očigledne greške u pisanju i računanju, nedostatke u obliku i nesaglasnost otpravka notarskog zapisa sa izvornikom, nakon izdavanja otpravka moći ispraviti u svako doba bez učešća stranaka. Strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak zapisa.-----

Ako između izvornika i otpravka notarskog zapisa postoji nesaglasnost u pogledu nekog dijela sadržanog u zapisu, strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak sa naznačenjem da se ovim otpravkom zamjenjuje raniji otpravak.-----

### X POUKE I UPOZORENJA-----

Notar je stranke poučio I upozorio na sledeće:-----

-da se pravo svojine stiče upisom u katastar nepokretnosti;-----

-na opasnost od Upisa zakonske hipoteke, ukoliko Prodavac nije izmirio poreske obaveze. S tim u vezi stranke izjavljuju da ne traže naprijed navedenu Potvrdu, prihvatajući sve rizike i posledice u vezi toga.-----

-Notar je upozorio stranke na zakonske odredbe o prekomjernom oštećenju i to da ako između obaveza ugovornih strana u dvostranom obaveznom ugovoru je postojala u vrijeme zaključenja ugovora očigledna nesrazmjera, oštećena stana može zahtijevati poništenje ugovora ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala znati, da će ugovor ostati na snazi ako druga strana ponudi dopunu do prave vrijednosti i da odricanje unaprijed od ovog prava nema pravnog dejstva. Stranke izjavljuju da su to razumjele i da prihvataju sve rizike i posledice u vezi toga.-----

-Notar upozorava kupca da provjeri da li su blagovremeno izmirene obaveze po osnovu utrošene struje, vode, telefona, kablovske televizije i svih drugih komunalnih usluga, te kupac izjavljuje da je to provjerio i da ne želi naknadno osiguranje u vezi toga prihvatajući sve rizike i posledice u vezi toga.-----

-Notar upozorava stranke da će primjerak Ugovora dostaviti Upravi za nekretnine i Poreskoj Upravi.-----

-Notar je upozorio stranke da su dužne u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora da podnesu prijavu Poreskoj upravi radi obračuna poreza na promet nepokretnosti.-----


-da je imalac prava na nepokretnosti dužan da podnese zahtjev za upis prava svojine i drugih prava na nepokretnosti koja se upisuju u katastar nepokretnosti na osnovu člana 13a Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ,te stranke izjavljuju da ovlašćuju notara da u ime njih podnese nadležnom katastru zahtijev za upis u katastar ovog ugovora i stranke su upoznate sa naknadom u vezi toga.-----


-Na zahtjev stranaka izdaje se otpravak bez priloga, a koji se nalaze u arhivi ovog notara pod poslovnom oznakom ovog ugovora.-----

### XI TROŠKOVI-----

Nakon što je notar poučio stranke da za nagradu i troškove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugačije dogovoriti, stranke saglasno izjaviše da troškove notarske obrade ovog ugovora, porez na promet nepokretnosti, kao i troškove za upis prava svojine kod Uprave za nekretnine, snosi Kupac.-----







Po tarifnom broju 1NT stav 1 u iznosu od 350,00€, tarifni broj 21.2 u iznosu 25,00€, tarifni broj 19 u iznosu 10,00 €, sa PDV-om 21% u iznosu od 80,85€, što iznosi ukupno 465,85€ (četiristotinešestdesetpet eura i 85/100);

**XIII OTPRAVCI**

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju otpравke:

Kupac(1x)

Prodavac(1x)

Uprava za katastar(1x)

Uprava prihoda(1x)

Notar je strankama pročitao ovaj notarski zapis, neposrednim pitanjima se uvjerio da isti odgovara volji stranaka, nakon čega su stranke izjavile, da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovoga pravnog posla, da su saglasne sa ovim zapisom, te da ga slobodnom voljom odobravaju, i kako slijedi potpisuju u prisustvu notara, nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.

U Pljevljima, 02.03.2023. godine (drugog marta dvije hiljade dvadeset treće) u 11.30h (jedanaest časova i trideset minuta).


**PRODAVAC:**  
**OPŠTINA PLJEVLJA**  
Predsjednik: Rajko Kovačević



**KUPAC:**  
Anđelić Željko

*[Handwritten signature]*

**NOTAR:**  
**BJEKOVIĆ DANKO**



Ja, NOTAR, Danko Bjeković, sa sjedištem u Pljevljima, Ulica Boška Buhe bb, potvrđujem da sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj je otpravak običan, kojem je priloženo 10 prepisa priloga. Ovaj je otpravak sastavljen za:

1. OPŠTINA PLJEVLJA, UL. Kralja Petra I 48 PIB 02019868, koju zastupa Predsjednik Opštine: Kovačević Rajko, - Pljevlja, JMB lične karte bro izdate od PJ Pljevlja
2. Anđelić Željko, Kalušići - Pljevlja, JMB Pljevlja lične karte broj izdate od PJ

Izvornik sadrži:

1. Izvod lista nepokretnosti 3170 KO Pljevlja,
2. Izvod iz DUP-a "Centar I" od 30.06.2021. godine
3. Odluka Vlade Crne Gore o davanju prethodne saglasnosti opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti, objavljene u Službenom listu Crne Gore od 05.08.2022. godine
4. Odluka Skupštine opštine Pljevlja o prodaji nepokretnosti objavljene u Službenom listu Crne Gore od 28.10.2022. godine
5. Odluka Komisije za sprovođenje postupka za prodaju nepokretnosti Opštine Pljevlja broj 11-430/20-173/3 od 13.12.2022. godine
6. Dokaz o isplati kupoprodajne cijene.
7. Statut opštine Pljevlja koji se nalazi u arhivi ovog notara.
8. Odluka Skupštine opštine Pljevlja o izboru Predsjednika opštine Pljevlja broj 030-255/2014-1
9. Rješenje Notarske komore Crne Gore broj NKCG-PV 39/2022.
10. Lične karte stranaka

Naknada za rad i naknada troškova notara obračunata je prema notarskoj tarifi, i to na sledeći način  
Notarska nagrada je obračunata po tarifnom broju 1NT stav 1 u iznosu od 350,00€, tarifni broj 21.2 u iznosu 25,00€, tarifni broj 19 u iznosu 10,00 €, sa PDV-om 21% u iznosu od 80,85€, što iznosi ukupno 465,85€ i naplaćena je.

Otpravak je izdat za Prodavca

Broj: UZZ-98/2023  
U Pljevljima 02.03.2023. godine

